



Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPAÑJA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 29. decembra 2017. godine.

Broj: 01-1252/2

Podgorica, 29.12.2017. godine



Filip Vujanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. decembra 2017. godine, donijela je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH
SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPAÑA**

Član 1

U Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16) u članu 7 stav 2 zarez i riječi: „odnosno odborničkim” brišu se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe poslaničkih klubova obezbjeđuje Skupština Crne Gore (u daljem tekstu Skupština), a za obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe odborničkih klubova skupština jedinice lokalne samouprave, odnosno organ zadužen za poslove imovine.”

Član 2

U članu 12 stav 3 mijenja se i glasi:

„Odluku o visini članarine za tekuću godinu politički subjekat dostavlja Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine, a Agencija je objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.”

Član 3

U članu 13 stav 3 poslije riječi: „izbornog oglašavanja” dodaju se riječi: „u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Agencija je dužna da cjenovnik iz stava 3 ovog člana, u roku od sedam dana od dana prijema, objavi na svojoj internet stranici.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 4

U članu 14 stav 4 riječ „sedam” zamjenjuje se riječju „deset”, a riječi: „člana 37 ovog zakona” zamjenjuju se rijećima: „člana 39 ovog zakona”.

Član 5

Član 18 stav 1 mijenja se i glasi:

„U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje politički subjekat otvara poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da politički subjekat započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste dužan je da, prije početka izborne kampanje, otvoriti račun iz stava 1 ovog člana.”.

U stavu 3 riječi: „koji je podnio zajedničku listu” brišu se.

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

Član 6

Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi:

„Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 18a

Politički subjekat je dužan da poseban žiro račun iz člana 18 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora o čemu, u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju.”.

Član 7

U članu 22 stav 1 mijenja se i glasi:

„U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje kandidat otvara poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata o čemu, u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju, i taj račun se ne može koristiti u druge svrhe.”.

Član 8

Poslije člana 22 dodaje se novi član koji glasi:

„Obaveza zatvaranja posebnog žiro računa

Član 22a

Kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore je dužan da poseban žiro račun iz člana 22 ovog zakona zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, o čemu u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa, obavještava Agenciju.”.

Član 9

U članu 34 stav 2 poslije riječi: „člana 28 stav 3,” dodaju se riječi: „člana 29 stav 2, člana 30 stav 2.”.

Član 10

Poslije člana 42 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostavljanje privremenog izvještaja

Član 42a

Politički subjekat je dužan da pet dana prije dana održavanja izbora dostavi Agenciji privredni izvještaj o troškovima izborne kampanje.

Obrazac i sadržinu izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Agencija.

Agencija je dužna da na svojoj internet stranici objavi izvještaj iz stava 1 ovog člana, u roku od 24 časa od časa prijema. ”.

Član 11

U članu 52 stav 1 tačka 2 riječi: „član 18 stav 4” zamjenjuju se riječima: „član 18 stav 5”.

U tački 3 riječi: „član 18 stav 5” zamjenjuju se riječima: „član 18 stav 6”.

Član 12

U članu 53 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) odluku o visini članarine za tekuću godinu ne dostavi Agenciji najkasnije do kraja januara tekuće godine (član 12 stav 3); ”.

U tački 5 riječi: „član 13 stav 4” zamjenjuju se riječima: „član 13 stav 5”.

U tački 7 poslije riječi: „platnog prometa” dodaju se riječi: „narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste”.

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7a) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 18 stav 1); ”.

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8a) započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste a ne otvoriti poseban račun iz člana 18 stav 1 ovog zakona (član 18 stav 2); ”.

U tački 9 riječi: „član 18 stav 2” zamjenjuju se riječima: „član 18 stav 3”.

Poslije tačke 9 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„9a) poseban žiro račun iz člana 18 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 18a);

9b) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 18a); ”.

U tački 11 poslije riječi: „platnog prometa” dodaju se riječi: „ narednog dana od dana potvrđivanja kandidature, odnosno utvrđivanja liste kandidata”.

Poslije tačke 11 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„11a) u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 22 stav 1); ”.

11b) poseban žiro račun iz člana 22 ovog zakona ne zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora (član 22a);

11c) u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro računa ne obavijesti Agenciju (član 22a); ”.

U tački 23 poslije riječi: „kampanju” dodaju se zarez i riječi: „sa pratećom dokumentacijom”.

Poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:

„27) pet dana prije dana održavanja izbora ne dostavi Agenciji privremen i izvještaj o troškovima izborne kampanje (član 42a stav 1). ”.

Član 13

U članu 54 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) cjenovnik iz člana 13 stav 3 ovog zakona, u roku od sedam dana od dana prijema, ne objavi na svojoj internet stranici (član 13 stav 4); ”.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7) ne objavi na svojoj internet stranici izvještaj iz člana 42a stava 1 ovog člana, u roku od 24 časa od časa prijema (član 42a stav 3). ”.

Član 14

U članu 55 stav 1 tačka 10 riječ „sedam” zamjenjuje se riječju „deset” a riječi: „člana 37” zamjenjuju se rijećima: „člana 39”.

Tačka 18 mijenja se i glasi:

„18) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici ne objavljuje analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu (član 28 stav 3); ”.

Poslije tačke 18 dodaje se nova tačka koja glasi:

„18a) od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu sedmodnevno ne dostavljaju Privremenom odboru (član 28 stav 3); ”.

Član 15

U članu 57 stav 1 poslije uvodne rečenice dodaje se nova tačka koja glasi:

„1) na mjesечно nivou uplati članarinu koja pređe iznos od 10% prosječne mjesечne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu (član 6 stav 2); ”.

Dosadašnje tač. 1 do 9 postaju tač. 2 do 10.

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 23-2/17-~~1~~/5

EPA 333 XXVI

Podgorica, 29. decembar 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

